



# education

---

Department:  
Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **NATIONAL SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITE 11**

**SETSWANA PUO YA GAE (HL)  
PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**EXEMPLAR 2007**

**MADUO: 100**

**NAKO: 2½ diura**

**Pampiri e e na le ditsebe di le 7.**


**DITAELO**

1. Pampiri e, e arogantswe ka dikarolo di le THARO e leng A, B le C.  
KAROLO YA A: Tlhamo (50)  
KAROLO YA B: Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano. (30)  
KAROLO YA C: Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano/ tshupetso/tshedimosetso /pono/ gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano. (20)
2. Baithuti ba tshwanetse go araba potse e le NNGWE go tswa mo karolong nngwe le nngwe
3. Karolo nngwe le nngwe e simololwe mo tsebeng e ntšhwa mme kwa bokhutlong jwa karabo moithuti a thalele.
4. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.
5. Tlhokomela mopeleto le popego ya dipolelo.
6. Baithuti ba tla abelwa maduo a go dira lenaneo la thulaganyo, go tsereganya le go buisa gape tiro ya bona pele ba kwala.


**KAROLO YA A****TLHAMO****POTSO 1**

Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nngang 400-500 ka ga NNGWE fela ya ditlhogo tse di latelang kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo se neele setlhogo se se maleba.

- 1.1 Leba setshwantsho se se ka fa tlase mme morago o kwale tlhamo ka ga sona.



- 1.2 Aforika Borwa o amogela bajanala go tswa mafatsheng a boditšhabatšhaba. Kwala tlhamo e mo go yona o tshalosang bontle le kgogedi ya mafelo a bojanala a a fitlhelwang mo nageng ya rona.
- 1.3 Leba setshwantsho se se fa tlase ka kelotlhoko mme o kwale tlhamo ka Aforika Borwa morago ga 1994.




- 1.4 'A mme go nyala lefufa go ka lere AIDS mo setšhabeng'?
- 1.5 Go nna le madi a mantsi ga go tlise boitumelo mo botshelong jwa motho.
- 1.6 Bašwa ba le bantsi ba ipolaya ka ntlha ya mathata a a farologaneng.
- Kwala tlhamo ka se se tiholang matlhotlhapelo a, le gore a ka thibelwa jang.

**MADUO A KAROLO YA A: 50**

**KAROLO YA B****DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO****POTSO 2**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong ya B, Karolo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang kana ka 180-200.

- 2.1 O lebile setshwantsho se se latelang, Kwala **pegelo** e o ka neelanang ka yona mo go Rrateropo wa lona mabapi le tshotlako ya bana.



- 2.2 Kwala **mmuisano** wa batho ba le babedi ba bua ka mesola le dithapolo tse di ka lerweng ke thelebišene.
- 2.3 Kwala **lenanetema le metsotso** ya kopano ya mokgatlho wa bathuti wa tshomarelo ya tlhago mo sekolong sa lona.

- 2.4 O tlhokafaletswe ke Nkokoago yo o neng o mo rata thata, jaaka o le setlogolo se segolo, kwala tsa **botshelo jwa moswi** mme o tlhagise dintlha tsotlhe.

**MADUO A KAROLO B: 30**

**KAROLO YA C****DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO****POTSO 3**

Araba potso e le **NNGWE** fela mo karolong ya C.Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 120-150.

- 3.1 Thalela tsala ya gago **posekarata**. Mo go yona o mo akgole ka fa a gapile sekgele sa moithuti yo o gaisitseng mo mophatong wa bolesomepedi.
- 3.2 O kopilwe ke sepodisi sa kgaolo ya lona go baya senokwane se se kgothosang batho ba mmila wa lona leilho. Kwala **bukatsatsi** ya malatsi a le matlhano o lebile ditiragalo ka tatelano.
- 3.3 Rulaganya **papatso** e e feletseng ya senotsididi se sešwa se se sa tswang go tsena mo marekelong.

**MADUO A KAROLO C: 20**

**PALOGOTLHE YA KAROLO A, B, C: 100**